

**Ф.И.О педагога -Никифорова Алина Исаевна**

**Место работы:**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 «Мичил».с Борогонцы Усть –Алданский улус, Республики Саха (Якутия)**

**Сценарий: « Хомурдуос оҕото күүһүннүүн арахсар.» Орто бөлөх оҕолоругар аналлаах сценарий.**

**Соруктара:**

Музыка , поэзия, хамсаныылаах уонна театриализованнай оонньуулар комолорунэн оҕо күүһүннүү костуулэр тустарынан билиитик бигэргэтии уонна кэнэтии.

Оҕону тутта айыыга , хомоҕой хамсатыылары , соптоох интонацияны , этигэн мимиканы булууга коҕулээһин.

Айылбаҕа уонна кини олохтоохторугар :

Кыылга –суолгэ ,хамсыыр –харамайга , уунээйигэ харысхаллаах сыһыаны иитии.

**Оонньуур оруоллар:**

**Уулахан дьон:**

Ытааччы ,

Күүһүн ,

Хомурдуос ,

Тыа ичччитэ – Лесовик.

**Оҕолор :**

Баҕачааннар ,

Бырдах,

Кымырдаҕасчааннар,

Кубахчаан,

Саһылчаан,

Эһэ,

Барабыайчаан.

**Киэргэтии :**

Куһунну тыа, тыа сазатыгар-хатынчаан , тыа иччитин Лесовик кыракый балаҕан дьиэтэ ,бадараацца – баҕачааннар, кымырдаҕастар Т.Агафонова « Куһунну ырыа», залга оҕолор киирэллэр.

**Ытааччы :**

Дьиктитэ суох олоххун олоҕорбокку

Куһунну тыа – бу эмиэ дьикти.

Аптаах остуоруйа тыата

Биһигини ыалдьыттата ынырда.

**1 оҕо :**Тыал . Сэбирдэх туһуутэ.

Котоллор комус сэбирдэхтэр

Бу биһиэхэ Куһун кэллэ

Озолорго уорууну азалаа.

**2 оҕо:**Суолу –киһи , ыллыгы

Кун сарданата кулумнэттэ.

Ардах хурустаал таммазын

Сэбирдэххэ туһэрдэ.

**3 оҕо :** Сэбирдэхтэр хатын лабаатыттан

Комус кургуомунэн котоллор,

Кунду куһун биһигини

Кэрэтинэн уордэр.

**4 оҕо:** Куһун , куһун –кэрэзин!

Ардах туһэн тобургуур!

Оргууй тыаһаан сэбирдэхтэр

Туннук нонуо котоллор!

**Ытааччы : Ой** ,оҕолор, истэбит дуо? Тыа сабатыгар бэйэтин балазаныгар ким –эрэ утуйа сытар. Куттаныман озолоор , кини кытаанах да , куһазан санаата суох. Ити тыа иччитэ **Лесовик** . Чэ, озолоор, бары бииргэ Тыа иччитин ынырыазын .

**Озолор: Лесовик** , тургэнник уһугун , биһигини кытта оонньоо !(оонньоу экирэтиһэ оонньоу)

**Лесовик :**Оо , уһуннук да утуйбуппун.

Миигин ухугуннарбыт, бу

Кимнээх кэллилэр?

Бэрт кордоох- нардах дьон быһыылааххыт

Дорооболорун озолоор!

(Норуон – норгуй буоллун).

**Бытааччы :**Билиги озолор эйиэхэ , эн тыазар ыалдьыттыы кэллибит, эйигин кытта оонньуу , ккулэйдии.

**Лесовик:**Дьэ , озолор тугу сатыыгыт? билэзит?

**Бытааччы :** Таабырыны таайаллар ,

Ыллыыллар ,оонньуулар-корулууллар.

**Лесовик :**Дьэ ,билигин бэрэбиэркэлиэм!

(Таабырын таайтарар)

1.Хойуу тыаба олоробун,

Сылаас сымнабас сонноохпун,

Кырдыабас дууп кондойугэр

Эриэхэни кирэбин! **(Тууц)**

2.Бэстэр анныларыгар, харыйалар анныларыгар

Иннэлэрдээх моһоччук сытар уһу! **(Дьуос)**

3. Сыыр урдугэр ,сыыр анныгар ,

Хатын анныгар, харыйа анныгар,

Хороводтаах ,эрэтинэн

Бэргэхэлээх эрээттэр тураллар! **(Тэллэйдэр)**

**Лесовик :**

Маладыастар. Билигин учугэйдик оностон , олоруц уонна остуоруйата истин. Ол гынан баран, мин остуоруйабын эһигиннинн бииргэ кэпсиибин.

**Хомурдуос котор:**

Олорбута эбитэ уһу уруц кун анныгар кырачаан Хомурдуос. Ким билиэй, кини ханна олорорун. Ардыгар хара тыаба котор , ардыгар хонууга тахсар . Туун ханна ситэр да, онно утуйар.

Дьэ биирдэ хомурдуос хатыц анныгар уһуктубут уонна соһуйан, дьиктиргээн хаһыты туспут:

**Хомурдуос Жучок:** Ой , хатынчааным барахсан ! Корун эрэ , кини кыһыл комус буолбут дии! Сэбирдэхтэрэ саһарбыттар ,тула чыычаахтар уорунэн котоллор. Бу туох буолла!

**Ытааччы ,оболор:**

Куһун ,Комус Куһун кэллэ!

**Хомурдуос Жучок:**

Ол аата тугуй? Бука , Куһун тыа устун оргууй абай сылдыар, ким да истибэт ? Кини ханан ааһар да, онно туох барыта саһарар. Куһун диэн дьэ оннук дуо?

**Ытааччы :**

Иһит эрэ, хомурдуос! Оболор эйиэхэ комус Куһун туьунан хоһоон аабыахтара, ырыа ыллыахтара.

**1 озо:**Куһун оргууй кэлиээ,

Олбуор ааныгар тохтуоҕа, оччоҕо

Хатыц сэбирдэҕэ саһарыа

Эн суолгар туһуоҕэ.

**2 озо:** Оско куһун (хана эрэ) чугас буоллабына

Сарсыарда эрдэ хонууларга

Манан туманнар туһуохтэрэ ,

Ол кэнниттэн хайаан да куут

Сиибиктэ ардахтары .

**Хоровод:** « Куһун ыалдытты кэллэ»

**Хомурдуос Жучок:** Даа .Куһун , чахчы , кэрэ костуулээх эбит!

**Ытааччы:**Дьэ , билигин бары бииргэ

Комус куһуну ынырабыт!

**Бары:**

Комус куһун , Комус куһун !

Ыалдытты кэл биһиэхэ.

**Куһун :**

Дорооболорун,о5олоор!

Дорообо, Хомурдуос!

Бу мин Куһун буолабын!

Мин уунээйилэри кыһыл комус оцнуубун, бары харамайдарга кыһыцца бэлэмнэнэргэ комолоһобун, оттон котордор арацас бэлиэни кордохторунэ сылаас дойдуларга бараары мусталлар.

**Хомурдуос:**

Котордор бары бараллар дуо?

**Куһун :**

Суох, тымныыттан куттаммат котордор хаалаллар, арай оттон скворецтар барарга бэлэмнэнэн эрэллэр.

( Ырыа « Улетает скворушка)

**Хомурдуос :**

Чыычаахтар , барыман, миэхэ кэлин, хатыцчааным анныгар. Бары котон , баран эрэллэр: Мин со5ото5ун хайдах буолабын? Мин ойдоотум, билигин куолгэ котуом .

Куолгэ до5отторум базачааннар уонна бырдах миигин куутэллэр.

( Ырыа « Про лягушат и комара») Т.Волгиной.

**Хомурдуос:**

Ба5ачааннар , уу наһаа тымныы . Хата , тахсаммыт оонньоохайын.

( оонньоу « Веселые лягушата»)

**Хомурдуос:** Оо , кымырда5асчааннар , кымырда5астаар.

**Кымырда5ас:** ( Ункуу « Как у наших у ворот»)

**Кымырда5астар:** Сэбирдэхтэри тыал котуттэ,

Бала5аммытын урэйдэ.

**Хомурдуос:**Сэбирдэхтэр , сэбирдэхтэр

Котун манна

Кырдыа5астар иэдээннэ тубэстилэр.

( Ункуу « Танец с листьями»)

**Күһүн:**

Сэбирдэхтэр- маладыастар .

Тыалтан , ардактан кистээтилэр

( Ырыа « Грустный дождик» Л.Кузьминой)

**Күһүн:** Ардах барыгытын куттаата,

Кэлин , ардактан куотун ( Зонтигын аар).

**Кубахчаан:**Кунтэн кун тымныйар ,

Кунтэн кун ардыр,

Тэтин сэбирдэбин курдук

Титириибин, сытыйабын

Уйалаабым буоллар даа

Кубус кураанах , сьп-сылаас,

Ириэриэм этэ онно атактарбын, кулгаактарбын.

**Күһүн;**

Зонтик анныгар кэл, кырачаан. Атактаргын ириэриэм –суурэн хаалыан.

**Саһылчаан:**З

онтигын эйиэхэ дыктилээх:

**Уһуоммутугэр да кырабас буолбатах.**

**Күһүн;**

Саһылчаан , тизтэй биһиэхэ

Коп кутуруккун куурда.

**Эһэ:**

Утуо кун-бука барыгытыгар!

Зонтик анныгар киирэбин дуо?

Муннубун, кулгаакпын ириэрэ?

**Күһүн;**

Миэстэ барыбытыгар тийиэ!

Ол барабыай котон иьэр,

Сацата иһиттэн тахсыбат.

**Барабыай :**

Ардах аннынан котоммун

Онно –манна сиэмэ кордоотум,

Кынаттарым ыараатылар

Нэьиилэ-нэьиилэ котобун.

**Куһун;**

Барабыайчаан , биьихэ кэл,

Ардах – ааста , кун коруо.

Уцкуу

**Куһун:**

Энигини кытта арахсар кэмим кэллэ

Хайдах курдук эйэлээхтик оонньоотубут,

Ыллаатыбыт-туойдубут, ункуулээтибит.

Ол эрэри , арахсар кэм кэллэ да,

Сотору кэминэн корсуохпут!

Корсуоххэ дылы! (Куһун кэшиллэрин түнэтэр).

**Ыытааччы:**

Кой халлаанна кун корор,

Куһунну тыабыт кэрэтиэн!

Корсуоххэ дылы, Комус Куһун!

Махтал буоллун, куһунну бэлэхтэргэр.

Оттон биһиги дьээбитигэр тоннобут.

